

## Sistem kućnog kina

### Uputstvo za upotrebu

---

Početak rada

---

Operacije i funkcije

---

Funkcija BLUETOOTH

---

Funkcija Surround

---

Napredne postavke

---

Dodatne informacije

## UPOZORENJE

Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primjer upaljenim svijećama).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne postavljajte na uređaj predmete ispunjene tečnostima, kao što su vaze.

Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je ukopčan u utičnicu el. mreže, čak i ako je sam uređaj isključen.

Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže izvlačenjem utikača, uređaj priključite u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite neku nepravilnost u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice el. mreže.

Ne izlažite baterije ili uređaje koji sadrže baterije visokim temperaturama, na primjer sunčevoj svjetlosti i vatri.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

### Preporučeni kablovi

Za priključivanje na host računare i/ili periferne uređaje moraju se koristiti odgovarajuće zaštićeni i uzemljeni kablovi i priključci.

### Napomena za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju EU direktive.

Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u ime korporacije Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa propisima Evropske unije treba uputiti ovlaštenom predstavniku na adresi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja o servisu ili garanciji pogledajte adrese naznačene u posebnom servisnom ili garantnom listu.



Sony korporacija izjavljuje da je uređaj u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim pravilima Direktive 1999/5/EC. Za informacije pristupite sljedećoj adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi, gdje se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.



**Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (vrijedi u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme**

**odvojenog prikupljanja otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanje prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se vašoj gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



**Odlaganje potrošenih baterija (vrijedi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme**

**odlaganja otpada)**

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje sa ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji s nekim hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete sprečavanje potencijalno negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanje prirodnih resursa.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, efikasnosti ili integriteta podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugrađenom baterijom, takvu bateriju treba zamijeniti isključivo kvalificirano servisno osoblje.

Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o bezbjednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i recikliranje potrošenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se vašoj gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

# Mjere opreza

## O sigurnosti

- Ako u unutrašnjost sistema dospije neki čvrsti predmet ili tekućina, isključite sistem iz mrežnog napajanja i odnesite ga na provjeru u ovlaštenu servis prije daljeg korištenja.
- Nemojte se penjati na Sound Bar ili subwoofer jer možete pasti i ozlijediti se, ili može doći do oštećenja uređaja.

## O izvorima napajanja

- Prije rukovanja sistemom provjerite da li je radni napon identičan vašem lokalnom izvoru napajanja. Radni napon naveden je na tipskoj pločici na stražnjoj strani Sound Bara.
- Ako sistem nećete koristiti duže vremena, obavezno ga iskopčajte iz utičnice el. mreže. Pri iskopčavanju napojnog kabla, držite utikač i nemojte povlačiti kabl.
- Iz sigurnosnih razloga jedan kontakt utikača je malo širi od drugog pa treba paziti na položaj prilikom priključivanja u utičnicu el. mreže. U slučaju da utikač ne možete u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se dobavljaču.
- Kabl za napajanje smije se mijenjati samo u ovlaštenom servisu.

## O zagrijavanju

Iako se sistem grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara. Ako sistem neprekidno upotrebljavate pri velikoj glasnoći, temperatura sistema sa stražnje i donje strane značajno raste. Ne dirajte sistem kako se ne biste opekli.

## O postavljanju

- Postavite sistem na mjesto s dobrom ventilacijom kako ne bi došlo do pretjeranog zagrijavanja te kako biste produžili vijek trajanja sistema.

- Ne stavlajte sistem u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Na stražnji dio Sound Bara ne stavlajte ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i na taj način prouzročiti kvar.
- Ako se sistem upotrebljava u kombinaciji s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu nastati šumovi, a kvaliteta slike može se pogoršati. U tom slučaju postavite sistem dalje od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
- Budite oprezni prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane površine (ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Pazite da se ne ozlijedite o uglove Sound Bara ili subwoofera.

## O radu sistema

Prije nego što priključite ostalu opremu provjerite jeste li isključili sistem.

## Nepravilnosti u prikazu boja na obližnjem TV zaslonu

Na određenim vrstama TV-a može doći do nepravilnosti u prikazu boja.

## Ako uočite da se boje ne prikazuju pravilno...

Isključite TV pa ga ponovno uključite nakon 15 do 30 minuta.

## Ako i dalje uočavate nepravilnosti u prikazu boja...

Postavite sistem dalje od TV-a.

## O čišćenju

Sistem čistite suhom mekom krpom za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, na primjer alkohol ili benzin.

Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sistemom, obratite se najbližem prodavaču kompanije Sony.

## Autorska prava

Ovaj sistem podržava tehnologije Dolby\* Digital i DTS\*\* Digital Surround System.

\* Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories.

Dolby i dvostruko D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.

\*\* Proizvedeno po licenci prema patentima SAD br. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugih patenata Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znaci i DTS Digital Surround te logotipi DTS zaštitni su znaci kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Tekstualna oznaka i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane kompanije Sony Corporation pod licencom je.

Ovaj sistem sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijski interfejs visoke rezolucije), te logotip HDMI-ja su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim zemljama.

“x.v.Colour” i logotip “x.v.Colour” zaštitni su znakovi kompanije Sony Corporation.

“WALKMAN” i logotip “WALKMAN” registrirani su zaštitni znakovi kompanije Sony Sony Corporation.

“PlayStation®” registrirani je zaštitni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

## BLUETOOTH bežična tehnologija

### Podržane BLUETOOTH verzije i profili

Profil se odnosi na standardni skup mogućnosti za razne namjene proizvoda BLUETOOTH. Pogledajte odjeljak “Specifikacije” (stranica 31) u vezi s BLUETOOTH verzijama i profilima koje podržava ovaj sistem.

### Napomene

- Da biste mogli upotrebljavati funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji želite priključiti mora podržavati isti profil kao i sistem. Čak i ako uređaj podržava isti profil, funkcije se mogu razlikovati ovisno o specifikacijama BLUETOOTH uređaja.
- Reprodukcijska zvuka na ovom sistemu može kasniti za onom na BLUETOOTH uređaju zbog svojstava BLUETOOTH bežične tehnologije.

### Efektivni komunikacijski raspon

BLUETOOTH uređaji trebali bi se upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti od najviše 10 metara (udaljenost bez prepreka). Efektivni komunikacijski raspon može se smanjiti zbog sljedećih okolnosti.

- Kada se neka osoba, metalni premet, zid ili druga prepreka nađu između uređaja s BLUETOOTH vezom
- Na mjestima na kojima je instaliran bežični LAN
- Oko mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
- Na mjestima na kojima se javljaju drugi elektromagnetski valovi

## Učinci drugih uređaja

BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802,11b/g) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se BLUETOOTH uređaj upotrebljava blizu uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a, može doći do elektromagnetskih smetnji.

To može izazvati smanjenje brzina prijenosa podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. Ako se to dogodi, pokušajte nešto od sljedećeg:

- Pokušajte povezati ovaj sistem s BLUETOOTH mobilnim telefonom ili BLUETOOTH uređajem uz udaljenost od najmanje 10 metara od bežične LAN opreme.
- Isključite struju na bežičnoj LAN opremi kada upotrebljavate BLUETOOTH uređaj na udaljenosti manjoj od 10 metara.

## Učinci na druge uređaje

Radio valovi koje emitira ovaj sistem mogu ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući da takvo ometanje može izazvati kvar, uvijek isključite napajanje na ovom sistemu, BLUETOOTH mobilnom telefonu i BLUETOOTH uređaju na sljedećim mjestima:

- U bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, benzinskim crpkama te na bilo kojem mjestu na kojem može biti zapaljivih plinova
- U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma

## Napomene

- Ovaj sistem podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH specifikacijom radi postizanja sigurnosti tokom komunikacije BLUETOOTH tehnologijom. Ipak, ta sigurnost može biti nedostatna, ovisno o postavkama i ostalim čimbenicima pa pri upotrebi BLUETOOTH tehnologije uvijek budite pažljivi.
- Kompanija Sony ni na koji način ne može se smatrati odgovornom za štete ili druge gubitke nastale kao posljedica curenja informacija tokom komunikacije BLUETOOTH tehnologijom.
- Mogućnost BLUETOOTH komunikacije sa svim BLUETOOTH uređajima istog profila kao ovaj sistem nije nužno zajamčena.
- BLUETOOTH uređaji koji se priključuju na ovaj sistem moraju biti usklađeni s BLUETOOTH specifikacijom koju propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. te moraju imati potvrdu o suglasnosti. No čak i ako je uređaj usklađen s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim slučajevima zbog svojstava ili specifikacija BLUETOOTH uređaja priključivanje možda neće biti moguće ili će imati za posljedicu drukčije načine upravljanja, prikaza ili rada.
- Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja priključenog na ovaj sistem, komunikacijskom okruženju ili okolnim uvjetima, može doći do šuma ili prekida zvuka.

# Sadržaj

Mjere opreza .....	4
BLUETOOTH bežična tehnologija .....	5

## Početak rada

Sadržaj kutije .....	8
Kazalo dijelova i kontrola .....	9
Povezivanje TV-a, uređaja za reprodukciju itd. ....	13
Namještanje sistema .....	15
Postavljanje bežičnog sistema .....	17

## Operacije i funkcije

Upravljanje sistemom priloženim daljinskim upravljačem .....	18
Upotreba funkcije Control for HDMI .....	18
Postavljanje emitiranja zvuka povezane opreme .....	19

## Funkcija BLUETOOTH

Upotreba funkcije BLUETOOTH .....	20
--------------------------------------	----

## Funkcija Surround

Uživanje u surround efektu ...	23
--------------------------------	----

## Napredne postavke


Postavljanja i prilagodbe upotrebom izbornika AMP .....	24
Povezivanje sistema (LINK) .....	27

## Dodatne informacije


Rješavanje problema .....	28
Specifikacije .....	31
Indeks .....	34

### Sadržaj kutije

- Subwoofer (SA-WCT260H) (1)




- Sound Bar (SA-CT260H) (1)



- Digitalni optički kabl za TV (1)
- Daljinski upravljač (RM-ANP110) (1)
- Baterija R6 (veličina AA) (1)
- Upute za upotrebu (1)
- Jamstvo (1)

### Umetanje baterije u daljinski upravljač

Umetnite R6 bateriju (veličina AA) (isporučeno) tako da uskladite polove baterije ⊕ i ⊖ s dijagramom u odjeljku za bateriju daljinskog upravljača. Da biste upotrebljavali daljinski upravljač, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača **R** na prednjem dijelu Sound Bara.



### Napomene


- Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako vrućem ili vlažnom mjestu.
- Pazite da vam u kućište daljinskog upravljača ne padne nikakav strani predmet, osobito pri zamjeni baterije.
- Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim aparatima. U protivnom može doći do kvara.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, izvadite bateriju da biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
- Kada uklonite bateriju, ponovno se postavlja proizvođač TV-a koji postavljate (stranica 12).





# Kazalo dijelova i kontrola


Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.

## Sound Bar




- 1** I/O (uključeno/stanje mirovanja)
- 2**  (senzor daljinskog upravljača)
- 3** Tipka/indikator  (BLUETOOTH)
- 4** Tipka INPUT  
Pritisnite za odabir ulaznog izvora za reprodukciju.
- 5** Tipke VOL (jačina zvuka) +/-
- 6** Displej prednje ploče

## Priključci (na stražnjoj strani Sound Bara)



- 1 Priključak ANALOG IN (stranica 14)
- 2 Priključak OPTICAL IN (stranica 13)
- 3 Priključak HDMI TV OUT (ARC) (stranica 13)
- 4 Priključak HDMI IN (stranica 13)
- 5 AC kabl za napajanje

## Subwoofer




- 1 Indikator I/⏻ (uključeno/ pripravnost)
- 2 Gumb I/⏻ (uključeno/ pripravnost)
- 3 Gumb LINK (stranica 27)
- 4 AC kabl za napajanje

## Daljinski upravljač

U ovom se odjeljku opisuju kako upravljati subwooferom, Sound Barom i priključenom opremom pomoću isporučene daljinskog upravljača. Ako ne možete upotrebljavati priključenu opremu, upotrijebite daljinski upravljač opreme.

### Napomena

- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača (IR) na Sound Baru.



- \* Na dugmadi ► i ◀ + postoji ispupčena točka. Upotrijebite je kao orijentir tokom rada.

## Upravljanje sistemom

- I/⏻ (uključeno/pripravnost)**
  - ⏮ (ulaz) +/- (stranica 18)**  
Pritisnite to dugme za odabir opreme koju želite upotrebljavati.
  - SOUND FIELD (stranica 23)**
  - DISPLAY**  
Svaki put kada pritisnete to dugme, displej se uključuje ili isključuje.  
Pri upravljanju sistemom displej svijetli nekoliko sekundi.
  - ⊗ (isključivanje zvuka)**
  - ◀ (jačina zvuka) +/-**
  - AMP MENU (stranica 24)**
  - PAIRING (stranica 21)**
  - RETURN**  
Vraća na prethodni displej bilo kojeg prikazanog izbornika.
  - ← (povratak)/↑ ↓ (odabir)/→ (nastavak) ili ⊕ (unos)**  
Pritisnite ←, ↑, ↓ ili → za odabir stavki izbornika. Zatim pritisnite ⊕ za unos odabira.
  - NIGHT (stranica 23)**
- ### Za upravljanje TV uređajem
- TV I/⏻ (uključeno/pripravnost)**  
Služi za uključivanje ili isključivanje TV-a kojemu je daljinski upravljač namijenjen.
  - TV ◀ (jačina zvuka) +/-**  
Služi za prilagodavanje jačine zvuka.
  - TV PROG (program) +/-**  
Služi za odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) programa.
  - ⊗ (isključivanje zvuka)**
  - ⏮ (ulaz)**  
Služi za odabir ulaza.

## Upravljanje BLUETOOTH uređajem

### 8

Za odlazak na početak prethodnog ili sljedećeg glazbenog zapisa.

### 9

Za brzo premotavanje glazbe unatrag ili unaprijed kada se pritisne tokom reprodukcije.

### 10 **Upravljanje reprodukcijom** **▶\* (reprodukcija)/|| (pauza)/** **■ (zaustavljanje)**












Služi za pokretanje/pauziranje/zaustavljanje reprodukcije. Za povratak u uobičajenu reprodukciju tokom pauziranja ponovno pritisnite **||** (pauziranje).

#### **Napomena**

- Gore navedena objašnjenja služe samo kao primjer. Ovisno o opremi, gore navedene radnje možda neće biti moguće ili će funkcionirati drukčije nego što je opisano.

## Postavljanje proizvođača za televizore kojima se upravlja

### 1 **Držeći pritisnuto dugme TV I/⏻, pritisnite dugme za odgovarajućeg proizvođača.**

Proizvođač	Gumb
SONY	 TV  +
Samsung	 TV PROG +
LG	  +
Panasonic	 TV  -
VIZIO	 TV PROG -
Sharp	  -
Toshiba	 STD

### 2 **Držeći pritisnuto dugme TV I/⏻, pritisnite .**


### 3 **Otpustite TV I/⏻.**

#### **Napomena**

- Kada uklonite bateriju, ponovno se postavlja proizvođač TV-a koji postavljate. Ponovno izvedite korake 1 do 3 da biste postavili proizvođača.

## Povezivanje TV-a, uređaja za reprodukciju itd.


Prije nego što uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, na sistem povežite svu ostalu opremu i TV. Nije potrebno povezati Sound Bar i subwoofer kablom jer se oni mogu povezati bežično.



### Povezivanje TV-a

Povežite li sistem na TV koji je kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC) putem HDMI ulaznog priključka s oznakom "ARC", ne trebate povezivati digitalni optički kabl.

Ako digitalni optički kabl ima pokrov, uklonite ga prije povezivanja kabla.



#### Napomene


- Uz HDMI priključak TV-a vidjet ćete slova "ARC" ako je kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC). Čak i u slučaju da na priključak povezujete HDMI kabl, ako HDMI ulazni priključak nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC), nećete moći upotrebljavati tehnologiju Audio Return Channel (ARC).
- Tehnologija Audio Return Channel (ARC) dostupna je samo kada je uključena funkcija Control for HDMI. Ako je funkcija Control for HDMI isključena, upotrijebite digitalni optički kabl.
- Kable spojite tako da oblik utikača odgovara obliku priključka.
- Postavite "TV AUDIO" u izborniku AMP u skladu s načinom na koji je Sound Bar povezan s TV-om (stranica 25).
  - Kada je povezan putem priključka HDMI, odaberite "TV(HDMI)".
  - Kada je povezan putem priključka OPTICAL IN, odaberite "OPTICAL".
  - Kada je povezan putem priključka ANALOG IN, odaberite "ANALOG".

nastavak


### Savjet

- Čak i ako je sistem isključen (aktivno stanje pripravnosti), HDMI signal s priključene opreme slat će se na TV putem HDMI veze. Možete uživati u zvuku i slici te opreme na TV-u.

## Povezivanje opreme putem HDMI priključka



## Povezivanje audio opreme



### Napomena


- Kada povezujete prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe i sl. putem priključka za slušalicu uređaja na priključnicu ANALOG IN sistema, prilagodite jačinu zvuka prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe kako biste izbjegli razlike u jačini zvuka pri prebacivanju između prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe i drugih ulaznih izvora.

# Namještanje sistema


Ilustracije u nastavku primjeri su za postavljanje Sound Bara.

## Postavljanje Sound Bara

- Postavljanje Sound Bara na policu



- Postavljanje Sound Bara na zid (stranica 16)




### Napomene

- Pri postavljanju Sound Bara i subwoofera pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
  - Nemojte blokirati ventilacijske otvore na stražnjoj ploči.
  - Nemojte postavljati Sound Bar i subwoofer u metalne ormariće.
  - Nemojte između Sound Bara i subwoofera postavljati predmete poput akvarija.
  - Postavite subwoofer blizu Sound Bara, u istoj prostoriji.
- Postavite li Sound Bar ispred TV-a, možda nećete moći upravljati TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a. U tom slučaju postavite Sound Bar dalje od TV-a. Ako i dalje ne možete upravljati TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a, postavite "IR REP" izbornika AMP na "ON" (stranica 26).
- Provjerite je li sigurno da TV-om ne možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a, a zatim postavite "IR REP" na "ON". Ako je ta postavka postavljena na "ON" dok je TV-om moguće upravljati daljinskim upravljačem, izvođenje odgovarajuće radnje možda neće biti moguće zbog sukoba između izravne naredbe putem daljinskog upravljača i one putem Sound Bara.

## Uklanjanje potpornika

Kada Sound Bar postavljate zakrenut prema gore ili na zid, uklonite 2 potpornika koja se nalaze s donje strane Sound Bara kao što je prikazano u nastavku.




## Postavljanje Sound Bara na zid

Sound Bar možete postaviti na zid.


### Napomene

- Upotrebljavajte vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite za nosivu gredu. Sound Bar postavite na okomit i ravan ojačani dio zida.
- Postavljanje obavezno prepustite Sony dobavljačima ili ovlaštenim izvođačima te tokom postavljanja posebnu pozornost posvetite sigurnosti.
- Tvrtka Sony nije odgovorna za nezgode ili oštećenja uzrokovana neispravnim postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim pričvršćivanjem vijaka, prirodnim nepogodama itd.

## 1 Pripremite vijke (nije priloženo) koji odgovaraju utorima na stražnjem dijelu Sound Bara.




Više od 30 mm



Utor na stražnjem dijelu Sound Bara


## 2 Pričvrstite vijke za zid.

Vijci bi trebali viriti iz zida od 11 do 12 mm.



## 3 Objesite Sound Bar na vijke.

Poravnajte uture sa stražnje strane Sound Bara s vijcima, a zatim objesite Sound Bar na 2 vijka.





# Postavljanje bežičnog sistema

Sound Bar prenosi zvuk s opreme na subwoofer putem bežične komunikacije.

## 1 Uključite kabl za napajanje subwoofera u zidnu utičnicu.


Indikator I/⏻ subwoofera zasvijetlit će crvenom bojom. Ako ne zasvijetli, pritisnite dugme I/⏻ subwoofera i pričekajte dok ne zasvijetli crveno.

## 2 Uključite kabl za napajanje Sound Bara u zidnu utičnicu.


## 3 Pritisnite dugme I/⏻ Sound Bara.

Kada se uspostavi bežična veza, indikator I/⏻ na subwooferu postat će zelen. Ako ne postane zelen, izvedite postupak opisan u odjeljku "Povezivanje sistema (LINK)" (stranica 27).

# Upravljanje sistemom priloženim daljinskim upravljačem

- 1 **Uključite sistem.**
- 2 **Pritisnite  za prikaz ulaznog izvora na displeju prednje ploče Sound Bara.**

Ulazni izvor	Oprema za reprodukciju
HDMI	Oprema povezana na HDMI IN priključak
TV(HDMI)	TV povezan s HDMI TV OUT (ARC)
OPTICAL	TV ili druga oprema povezana na OPTICAL IN priključak
ANALOG	TV ili druga oprema povezana na ANALOG IN priključak
BT AU	Povezan BLUETOOTH uređaj

- 3 **Prilagodite jačinu zvuka pritišćući  +/-.**

### Savjet

- Zvuk će se možda emitirati iz zvučnika televizora. U tom slučaju maksimalno smanjite jačinu zvuka zvučnika televizora.

## Upotreba funkcije Control for HDMI

Omogućavanjem funkcije Control for HDMI (CTRL, stranica 25) i povezivanjem opreme kompatibilne s funkcijom Control for HDMI putem HDMI kabela, rukovanje se pojednostavnjuje na način opisan u nastavku.

### Isključivanje sistema

Kada isključite TV pomoću dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču TV-a, sistem i povezana oprema automatski će se isključiti.

### Upravljanje zvukom sistema

Ako uključite sistem dok gledate TV, zvuk TV-a automatski će se emitirati kroz zvučnike sistema. Jačina zvuka sistema prilagođava se kada prilagođavate jačinu zvuka TV-a. Ako se za posljednjeg isključivanja TV-a zvuk emitirao iz zvučnika sistema, sistem se automatski uključuje kada ponovno uključite TV, a TV zvuk se automatski emitira iz zvučnika sistema.

### Audio Return Channel (ARC)

Ako je TV kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC), veza HDMI kablom šalje i digitalni audio signal s TV-a na sistem. Ne morate uspostavljati zasebnu audio vezu za slušanje TV zvuka sa sistema.

## Reproduciranje pritiskom na jednu tipku

Kada reproducirate sadržaj s opreme priključene na sistem putem HDMI kabla, povezani TV automatski se uključuje, a ulazni signal sistema prebacuje se na odgovarajući HDMI ulaz.

### Savjet

- Na primjer, postavite TV prema uputama u nastavku da biste mogli upotrebljavati funkciju Control for HDMI:
  - Uključite postavku za HDMI vezu.
  - Odaberite "AV pojačalo" za prioritetni zvučnik i sl.

### Napomene

- Navedene značajke možda neće funkcionirati s određenom opremom.
- Ovisno o postavkama povezane opreme, funkcija Control for HDMI možda neće ispravno funkcionirati. Informacije potražite u uputama za rukovanje opremom.

## Napomene vezane za HDMI povezivanje

- Upotrebljavajte HDMI kabl velike brzine. Ako upotrebljavate standardni HDMI kabl, slike 1080p, Deep Color ili 3D možda se neće ispravno prikazivati.
- Preporučujemo da upotrebljavate odobreni HDMI kabl ili Sony HDMI kabl.
- Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI kabla za konverziju.
- Provjerite postavke povezane opreme ako je slika loša ili ako se zvuk ne emitira iz opreme priključene putem HDMI kabla.

- Povezana oprema može prigušiti audio signale (frekvenciju uzorkovanja, dužinu bita itd.) koji se emitiraju iz HDMI priključka.
- Zvuk se može prekinuti prilikom promjene frekvencije uzorkovanja ili broja kanala izlaznih audio signala iz opreme za reprodukciju.
- Kada povezana oprema nije kompatibilna s tehnologijom za zaštitu autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT (ARC) priključka mogu biti iskrivljeni ili se neće emitirati. U tom slučaju provjerite specifikacije povezane opreme.
- Ovaj sistem podržava Duboku boju, "x.v.Colour" i 3D prijenose.
- Za uživanje u 3D slikama na sistem priključite 3D-kompatibilnu TV i video opremu (Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, "PlayStation®3" itd.) pomoću HDMI kabla velike brzine, stavite 3D naočale i reproducirajte 3D-kompatibilan Blu-ray Disc.


## Postavljanje emitiranja zvuka povezane opreme

Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite postavku digitalnog audio izlaza na povezanoj opremi. Pojednosti potražite u uputama za rad povezane opreme.


## Funkcija BLUETOOTH

# Upotreba funkcije BLUETOOTH

## Automatsko uparivanje

Ako sistem nije uparen ni s jednim uređajem, trebate ga upariti s opremom koju priključujete. Odaberite "BT AU" pomoću dugmeta  +/- na daljinskom upravljaču da biste unijeli način uparivanja.

**1 Postavite sistem i BLUETOOTH uređaj unutar raspona od 1 metra.**

**2 Pritisnite  +/- da biste odabrali "BT AU".**

**3 Postavite BLUETOOTH uređaj u način uparivanja.**

Pojedinosti o postavljanju BLUETOOTH uređaja u način uparivanja potražite u uputama za rad koje su priložene uz uređaj.


**4 Kada se prikaže popis otkrivenih uređaja na BLUETOOTH uređaju, provjerite je li navedena stavka "SONY HT-CT260H".**

Na nekim BLUETOOTH uređajima popis se možda neće prikazati.


**5 S popisa odaberite "SONY HT-CT260H".**

Ako se traži unos ulazne šifre, unesite "0000".

**6 Uspostavite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH uređaju.**

Ako je BLUETOOTH veza ispravno uspostavljena, indikator  (BLUETOOTH) zasvijetlit će u plavoj boji, a informacije o uparivanju pohranit će se u sistem.

## O LED osvjetljenju za BLUETOOTH

Indikator  (BLUETOOTH) svijetli ili bljeska u plavoj boji pokazujući status BLUETOOTH veze.

Status sistema	Status indikatora
Tokom BLUETOOTH uparivanja	Brzo treperi u plavoj boji.
Sistem se pokušava povezati s BLUETOOTH uređajem	Treperi u plavoj boji.
Sistem je uspostavio vezu s BLUETOOTH uređajem	Svijetli u plavoj boji.
Sistem je u BLUETOOTH stanju pripravnosti (ako je sistem isključen)	Polako treperi u plavoj boji.


### Napomene

- Pojedinosti o načinu rada povezanih uređaja potražite u uputama za rad koje su priložene uz uređaje.
- BLUETOOTH uređaji koji se priključuju moraju podržavati A2DP (Napredni profil raspodjele zvuka).
- BLUETOOTH uređaj, primjerice BLUETOOTH mobilni telefon, upotrebljavajte na lako vidljivom mjestu u istoj prostoriji u kojoj se nalazi Sound Bar.
- Ako se upotrebljava Wi-Fi oprema, može doći do nestabilnosti u BLUETOOTH komunikaciji. U tom slučaju BLUETOOTH uređaj upotrebljavajte što bliže Sound Baru.

- Problem s BLUETOOTH uređajem može izazvati prekid zvuka.
- Nakon prvog uparivanja postupak više nije potrebno ponavljati. Ipak, uparivanje je potrebno ponoviti u slučajevima navedenima u nastavku
  - Informacije o uparivanju izbrisane su tokom popravka sistema.
  - Potrebno je provesti uparivanje za 9 ili više uređaja.  
Ovim sistemom moguće je postaviti uparivanje za najviše 8 uređaja. Ako je na uređaju potrebno postaviti uparivanje nakon što je uparivanje postavljeno na 8 uređaja, informacije o uparivanju na uređaju s najstarijim datumom povezivanja poništavaju se novim informacijama.
  - Na povezanom je uređaju izbrisana povijest povezivanja s ovim sistemom.
  - Sistem je vraćen na zadane postavke.

## Ručno uparivanje

Namjeravate li upariti sistem s 2 ili više BLUETOOTH uređaja, potrebno je provesti ručno uparivanje.

- 1 Postavite BLUETOOTH uređaj koji je potrebno povezati sa sistemom unutar raspona od 1 metra od sistema.**
- 2 Pritisnite PAIRING na daljinskom upravljaču ili pritisnite tipku  (BLUETOOTH) na Sound Baru i držite duže od 2 sekunde.**
- 3 Ponovite korake od 3 do 6 u odjeljku "Automatsko uparivanje" (stranica 20).**

## Napomene

- "Ulazna šifra" može imati naziv "PIN kôd", "PIN broj", "Lozinka" i sl., ovisno o uređaju.
- Stanje pripravnosti uparivanja na sistemu otkazuje se nakon otprilike 1 minute. Ne uspije li uparivanje, ponovite postupak od koraka 1.
- Želite li upariti nekoliko BLUETOOTH uređaja, provedite zasebno postupak od koraka 1 do 3 za svaki BLUETOOTH uređaj.
- Ako u sistemu nisu pohranjene nikakve informacije o uparivanju, sistem automatski ulazi u način uparivanja kada se odabere "BT AU" kao ulaz. U tom slučaju način uparivanja ne aktivira se automatski.

## Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze

Možete slušati muziku koja podržava zaštitu sadržaja SCMS-T.

Prije pokretanja reprodukcije muzike provjerite sljedeće:

- Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju je uključena.
- Postupak uparivanja dovršen je na sistemu i na BLUETOOTH uređaju.

- 1 Pritisnite  +/- da biste odabrali "BT AU".**
- 2 Pokrenite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.**  
Indikator  (BLUETOOTH) zasvijetlit će u plavoj boji pokazujući da je BLUETOOTH veza uspostavljena.
- 3 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.**  
Pojednosti o radu potražite u odjeljku "Upravljanje BLUETOOTH uređajem" (stranica 12).

## 4 Prilagodite jačinu zvuka.

Postavite jačinu zvuka BLUETOOTH uređaja na umjerenu razinu i pritisnite  $\triangleleft$  +/-.

### Savjeti

- Jačinu zvuka sistema možete prilagoditi putem BLUETOOTH uređaja koji podržava naredbu za glasnoću od AVRCP (Profil daljinskog upravljanja videom/muzikom). Možete postaviti kako sistem radi kad je jačina zvuka postavljena putem BLUETOOTH uređaja s opcijom "BT.VOL" u izborniku AMP. Pojednosti potražite u uputama za rad koje su isporučene s uređajem.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći prilagoditi jačinu zvuka.

### Napomene

- Ako izvorni uređaj ima funkciju "bass boost" (povećanje razine basa) ili funkciju ekvilizatora, isključite ih. Ako su te funkcije uključene, može doći do izobličenja zvuka.
- U sljedećim slučajevima morat ćete ponovno uspostaviti BLUETOOTH vezu.
  - Nije uključeno napajanje sistema.
  - Napajanje BLUETOOTH uređaja nije uključeno ili je funkcija BLUETOOTH isključena.
  - Nije uspostavljena BLUETOOTH veza.
- Ako se reproducira sadržaj s više uparenih uređaja, zvuk će se čuti samo s jednog uređaja.

## Prekidanje BLUETOOTH veze


Prekinite BLUETOOTH vezu bilo kojim postupkom navedenim u nastavku.

- Prekinite vezu pomoću BLUETOOTH uređaja. Pojednosti potražite u uputama za rad koje su isporučene s uređajem.
- Isključite BLUETOOTH uređaj.
- Isključite sistem.

## Funkcija Surround

# Uživanje u surround efektu

Ovaj sistem može stvarati višekanalni surround zvuk. Možete odabrati jedno od optimiziranih, unaprijed programiranih zvučnih polja.



### Odaberite zvučno polje pritiskom na dugme SOUND FIELD ili na dugme zvučnog polja koje želite.

Odabrano zvučno polje prikazuje se na displeju Sound Bara.

Zadana postavka funkcije zvučnog polja sistema jest "STANDARD".

## Dostupna zvučna polja

Zvučno polje	Efekt
STANDARD (STD)	Odgovara raznim izvorima.
MOVIE	Reproducira snažan, realističan zvuk i jasne dijaloge.
GAME	Stvara snažan i realističan zvuk, pogodan za video igre.
MUSIC	Pogodno za muzičke programe ili muzičke videozapise na Blu-ray Disc/DVD diskovima.
P.AUDIO (Prijenosni audio)	Pogodno za muzičke programe prijenosnih uređaja za reprodukciju muzike.
STEREO	Pogodno za muzičke CD-ove.

### Savjet

- Možete postaviti drukčije zvučno polje za svaki ulazni izvor.

## Upotreba načina NIGHT

Pomoću te funkcije možete uživati u zvučnim efektima i jasno čuti dijalog čak i pri niskom nivou jačine zvuka.

### Pritisnite NIGHT.

Funkcija NIGHT ciklički je omogućena ili onemogućena. Na displeju prednje ploče, "N. ON" se prikazuje kada je funkcija NIGHT omogućena, a "N. OFF" kada je onemogućena.

# Postavljanja i prilagodbe upotrebom izbornika AMP

## Upotreba izbornika AMP

Pomoću dugmeta AMP MENU na daljinskom upravljaču možete postaviti sljedeće stavke.

Zadane postavke su podvučene.

Vaše će se postavke zadržati čak i ako isključite kabl za napajanje.

- 1 Pritisnite dugme AMP MENU za povratak u izbornik AMP.**
- 2 Uzastopno pritisnite ← (povratak)/↑↓ (odabir)/→ (nastavak) za odabir stavke te pritisnite ⊕ kako biste potvrdili postavku.**
- 3 Pritisnite dugme AMP MENU za isključivanje izbornika AMP.**

## Popis izbornika

Stavke izbornika	Funkcija
<b>LEVEL</b> SW LVL	Služi za prilagodavanje razine subwoofera. <ul style="list-style-type: none"><li>• Parametri se kreću od “-6” do “+6” uz povećanje od po 1 korak.</li></ul>
DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Korisno za gledanje filmova pri maloj jačini zvuka. DRC se odnosi na Dolby Digital izvore. <ul style="list-style-type: none"><li>• ON: kompresija zvuka u skladu s podacima iz sadržaja.</li><li>• OFF: zvuk se ne komprimira.</li></ul>
<b>TONE</b> BASS	Služi za prilagodavanje razine basa. <ul style="list-style-type: none"><li>• Parametri se kreću od “-6” do “+6” uz povećanje od po 1 korak.</li></ul>
TREBLE	Služi za prilagodavanje razine visokih tonova. <ul style="list-style-type: none"><li>• Parametri se kreću od “-6” do “+6” uz povećanje od po 1 korak.</li></ul>




Stavke izbornika	Funkcija
<b>AUDIO</b> SYNC (AV SYNC)	Pomoću te funkcije možete odgoditi reprodukciju zvuka kada se slika pojavljuje sporije od zvuka. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: usklađuje se razlika između pojave slike i zvuka.</li> <li>• <b>OFF</b>: nema usklađivanja.</li> </ul>
EFFECT (SOUND EFFECT)	Možete uključiti ili isključiti zvučne efekte sistema (postavka zvučnog polja). <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Omogućuje zvučne efekte zvučnog polja.</li> <li>• <b>OFF</b>: Zvučni su efekti onemogućeni. Možete čuti zvuk kako je snimljen.</li> </ul>
DUAL (DUAL MONO)	Možete uživati u višekanalnom zvuku kada sistem prima Dolby Digital višekanalne signale. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MAIN/SUB</b>: glavni se zvuk emitira iz lijevog zvučnika, a podzvuk iz desnog zvučnika.</li> <li>• <b>MAIN</b>: reproducira se samo glavni kanal.</li> <li>• <b>SUB</b>: reproducira se samo podkanal.</li> </ul>
TV AUDIO	Odabir TV zvuk za emitiranje. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TV(HDMI)</b>: Odaberite tu postavku kada je sistem spojen na TV (ARC) priključak TV-a HDMI kablom.</li> <li>• <b>OPTICAL</b>: Odaberite tu postavku kada je sistem spojen na TV digitalnim optičkim kablom.</li> <li>• <b>ANALOG</b>: Odaberite tu postavku kada je sistem spojen na TV audio kablom.</li> </ul>
<b>HDMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: uključivanje funkcije Control for HDMI.</li> <li>• <b>OFF</b>: isključivanje funkcije. Odaberite tu postavku kada želite priključiti opremu koja nije kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.</li> </ul>
P. THRU (PASS THROUGH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: kada je sistem u stanju pripravnosti, uvijek propušta HDMI signale.</li> <li>• <b>OFF</b>: kada je Sound Bar isključen, sistem ne prenosi HDMI signale do TV-a.</li> </ul>

Stavke izbornika	Funkcija
<b>SET BT</b> BT.STBY (BT STANDBY)	<p>Kada sistem ima informacije o uparivanju, nalazi se u BLUETOOTH stanju pripravnosti čak i ako je isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: omogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti. Kada se sistem isključi, LED osvetljenje polagano treperi u plavoj boji.</li> <li>• <b>OFF</b>: onemogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti.</li> </ul>
BT.VOL (BT VOLUME CONTROL)	<p>Možete postaviti kako sistem radi kad je jačina zvuka postavljena putem BLUETOOTH uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Omogućuje prilagodavanje jačine zvuka na sistemu putem BLUETOOTH uređaja. Opseg zvuka kada se pojačava ili smanjuje u jednom navratu ograničen je na 5 stupnjeva razine jačine zvuka na sistemu.</li> <li>• <b>OFF</b>: Jačina zvuka ne može se prilagoditi putem BLUETOOTH uređaja.</li> <li>• <b>DIRECT</b>: Jačina zvuka na sistemu postavljena je kako je namješteno putem BLUETOOTH uređaja.</li> </ul>
<b>SYSTEM</b> A. STBY (AUTO STANDBY)	<p>Možete smanjiti potrošnju energije. Sound Bar automatski ulazi u stanje pripravnosti ako ne rukujete Sound Barom približno 20 minuta i ako Sound Bar ne prima ulazni signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: uključivanje funkcije "A. STBY".</li> <li>• <b>OFF</b>: isključivanje funkcije.</li> </ul>
IR REP	<p>Ako TV-om ne možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a, Sound Bar može prenijeti signal daljinskog upravljača na TV i tako omogućiti upravljanje TV-om.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: funkcija prijenosa je omogućena.</li> <li>• <b>OFF</b>: funkcija prijenosa je onemogućena.</li> </ul>
VERSION	<p>Verzija trenutnog upravljačkog programa prikazuje se na displeju prednje ploče.</p>
<b>WS</b>	<p>LINK</p> <p>Upotrijebite tu stavku ako želite omogućiti bežični prijenos (stranica 27).</p>

## Povezivanje sistema (LINK)

Možete ponovno povezati Sound Bar i subwoofer te tako omogućiti bežični prijenos među njima.



### 1 Pritisnite LINK na stražnjoj strani subwoofera vrhom olovke ili sl.

Subwoofer neko vrijeme oglašava zvučni signal. Izvedite korake 2 do 5 prije nego što subwoofer prestane oglašavati zvučni signal.

### 2 Pritisnite AMP MENU.

### 3 Odaberite "WS" pomoću ↑ ↓ (odabir), a zatim pritisnite ⊕.

### 4 Odaberite "LINK", a zatim pritisnite ⊕.

### 5 Kada se pojavi poruka "START", pritisnite ⊕.

Pojavljuje se poruka "SEARCH" i Sound Bar traži opremu koja se može upotrijebiti s funkcijom Link. Prijedite na sljedeći korak u roku od 1 minute.

Da biste otkazali funkciju Link tokom traženja opreme, pritisnite ←.

Kada je subwoofer povezan sa Sound Barom, indikator I/⏻ na subwooferu svijetli zeleno i subwoofer se oglašava jedanput. Na displeju prednje ploče pojavljuje se poruka "OK (U redu)". Ako se prikaže poruka "FAILED" ili ako se subwoofer ne prestane oglašavati, ponovite postupak od koraka 1.

### 6 Pritisnite AMP MENU.

Isključuje se izbornik AMP.

## Dodatne informacije

### Rješavanje problema

Ako imate sljedećih poteškoća tokom upotrebe sistema, pokušajte riješiti problem pomoću ovog priručnika za rješavanje problema prije nego što zatražite popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem dobavljaču kompanije Sony.

### NAPAJANJE

#### Sistem nije uključen.

- Provjerite je li kabl za napajanje čvrsto priključen.

#### Sistem se automatski isključuje.

- Aktivna je funkcija "A. STBY" (stranica 26).

### ZVUK

#### Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk.

- Provjerite audio postavku za Dolby Digital ili DTS format na uređaju za reprodukciju Blu-ray Disc, DVD i sličnim uređajima priključenima na sistem.

#### Nije moguće postići surround efekt.

- Ovisno o ulaznom signalu i postavci zvučnog polja, obrada surround zvuka možda neće raditi. Ovisno o programu ili disku, surround efekt možda će biti prigušen.
- Ako priključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju ili DVD uređaj za reprodukciju kompatibilan s funkcijom surround efekta, surround efekt sistema možda neće raditi. U tom slučaju isključite funkciju surround efekta povezane opreme. Pojednostosti potražite u uputama za rad povezane opreme.

#### Iz sistema se ne čuje zvuk televizora.

- Provjerite vezu digitalnog optičkog kabla ili audio kabla povezanih na sistem i televizor (stranica 13).
- Provjerite izlaz zvuka iz televizora.
- Ako TV nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC), uz HDMI kabl priključite i digitalni optički kabl (stranica 13) kako bi se zvuk mogao emitirati.
- Provjerite je li postavka "TV AUDIO" u izborniku AMP ispravno postavljena (stranica 25).

#### Zvuk se istodobno čuje iz sistema i iz televizora.

- Isključite zvuk sistema ili televizora.

#### Zvuk kasni za TV slikom.

- Postavite "SYNC" na "OFF" ako je "SYNC" postavljeno na "ON" (stranica 25).

#### Zvuk priključene opreme ne čuje se iz sistema ili je zvuk vrlo tih.

- Pritisnite  $\triangleleft$  + i provjerite jačinu zvuka.
- Pritisnite  $\otimes$  ili  $\triangleleft$  + da biste poništili funkciju isključivanja zvuka.
- Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran.
- Provjerite jesu li svi kablovi potpuno umetnuti u priključke na sistemu i priključenoj opremi.

### BLUETOOTH

#### Nema zvuka.

- Provjerite je li sistem predaleko od BLUETOOTH uređaja ili prima smetnje iz Wi-Fi mreže, drugog bežičnog uređaja tehnologije 2,4 GHz ili iz mikrovalne pećnice.
- Provjerite je li ispravno uspostavljena BLUETOOTH veza između ovog sistema i BLUETOOTH uređaja.
- Ponovno uparite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj.

---

### Zvuk preskače ili je korespondencijska udaljenost kratka.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji stvara elektromagnetsko zračenje, primjerice Wi-Fi mreža, drugi BLUETOOTH uređaj(i) ili mikrovalna pećnica, odmaknite sistem od takvih izvora.
- Uklonite sve prepreke između ovog sistema i BLUETOOTH uređaja ili odmaknite sistem od prepreke.
- Smjestite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj što je bliže moguće.
- Premjestite ovaj sistem.
- Premjestite BLUETOOTH uređaj.
- Promijenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi usmjerivača, računala itd. u pojas od 5 GHz.

---

### Nije moguće provesti uparivanje.

- Približite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj.

---

### Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.

- Gledajući filmove možda ćete čuti zvuk s malim zakašnjenjem u odnosu na sliku.

---

### Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.

- Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji treba spojiti uključen i je li omogućena funkcija BLUETOOTH.
- Prekinula se BLUETOOTH veza. Ponovno uspostavite BLUETOOTH vezu.

---

### BLUETOOTH uređajem nije moguće upravljati pomoću daljinskog upravljača sistema.





- Upravljajte BLUETOOTH uređajem na samom uređaju.

---

## BEŽIČNI ZVUK

---

### Nije aktiviran bežični prijenos ili nema zvuka iz subwoofera.

- Provjerite status indikatora  na subwooferu.
  - Isključen je:
    - Provjerite je li kabl za napajanje subwoofera čvrsto priključen.
    - Uključite subwoofer pritiskom na dugme  na subwooferu.
  - Treperi u crvenoj boji:
    - Pritisnite  kako biste isključili subwoofer i provjerite blokira li što ventilacijske otvore subwoofera.
  - Polagano treperi u zelenoj boji ili svijetli crveno:
    - Pomaknite subwoofer tako da indikator  svijetli zeleno.
    - Povezivanje sistema (stranica 27).
  - Brzo treperi u zelenoj boji:
    - Obratite se najbližem prodavaču kompanije Sony.


---

### Zvuk preskače ili se čuje šum.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji stvara elektromagnetsko zračenje, primjerice Wi-Fi mreža ili mikrovalna pećnica, odmaknite sistem od takvih izvora.
- Uklonite sve prepreke između Sound Bara i subwoofera ili odmaknite ovaj sistem od prepreke.
- Smjestite Sound Bar i subwoofer što je bliže moguće.
- Promijenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi usmjerivača, računala itd. u pojas od 5 GHz.

## OSTALO


### Daljinski upravljač ne funkcionira.

- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača  na sistemu.
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sistema.
- Zamijenite bateriju u daljinskom upravljaču novom, ako je slaba.
- Obavezno odaberite pravilan ulaz na daljinskom upravljaču.

### Funkcija Control for HDMI ne radi ispravno.



- Provjerite HDMI vezu (stranica 13).
- Postavite funkciju Control for HDMI na TV-u.
- Provjerite postavke funkcije Control for HDMI na priključenoj opremi. Pogledajte upute za rad priložene uz priključenu opremu.
- Ako uključite/isključite kabl za napajanje, pričekajte duže od 15 sekundi prije rukovanja opremom.

### Na displeju prednje ploče pojavljuje se poruka "PROTECT".

- Pritisnite  da biste isključili sistem. Kada poruka "STBY" nestane, isključite kabl za napajanje, a zatim provjerite blokira li što ventilacijske otvore sistema.

## VRAĆANJE NA ZADANE POSTAVKE

Ako sistem i dalje ne radi ispravno, vratite ga na zadane postavke na sljedeći način:

- 1 Pritisnite dugme  za uključivanje Sound Bara.**
- 2 Pritisnite dugme  istovremeno pritišćući INPUT i VOL – na Sound Baru.**

"RESET" se prikazuje i sistem je ponovno postavljen. AMP zvučno polje itd. vraćaju se na zadane postavke.

# Specifikacije

## Formati koje ovaj sistem podržava

Dolby Digital

DTS

Linearni PCM 2-kanalni, 48 kHz ili manje

## HDMI

### Ulaz/izlaz (blok HDMI pojačivača)

Datoteka	2D	3D		
		Jedan videokadar	Uporedno (polovina)	Slika nad slikom (gore i dolje)
1920 × 1080p na 59,94/60 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p na 50 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p na 23,98/24 Hz	○	○	-	○
1920 × 1080i na 59,94/60 Hz	○	-	○	-
1920 × 1080i na 50 Hz	○	-	○	-
1280 × 720p na 59,94/60 Hz	○	○	-	○
1280 × 720p na 50 Hz	○	○	-	○
720 × 480p na 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576p na 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480p na 59,94/60 Hz	○	-	-	-

## Sound Bar (SA-CT260H)

### Odjeljak pojačala

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:  
50 W + 50 W  
(pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZNA SNAGA (referentna)

Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:  
85 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)

Ulazi

HDMI IN  
ANALOG IN  
OPTICAL IN

Izlaz

HDMI TV OUT (ARC)

### BLUETOOTH odjeljak

Komunikacijski sistem

BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija, klasa  
napajanja 2

Maksimalni komunikacijski raspon

Optička vidljivost pribl. 10 m<sup>1)</sup>

Frekvencijski pojas Pojas

2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Način modulacije

FHSS (Prošireni spektar s  
frekvencijskim skakanjem)

Kompatibilni BLUETOOTH profili<sup>2)</sup>

A2DP (Napredni profil raspodjele  
zvuka)

AVRCP 1,4 (Profil daljinskog  
upravljanja videom/muzikom)

Podržani kodeci<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>

Raspon prijenosa (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz (Frekvencija  
uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni raspon ovisit će o faktorima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, bežični telefon, osjetljivost prijema, operacijski sistem, softverski program itd.
- 2) BLUETOOTH standardni profili upućuju na namjenu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

3) Kodek: format kompresije i konverzije audio signala

4) Podpojasni kodek

### Prednji zvučnik

Sistem zvučnika

Sistem zvučnika punog raspona,  
Bass Reflex

Zvučnik

Woofer: 55 mm × 80 mm  
stožasti

Stvarna impedancija

4 oma

### Opće informacije

Zahtjevi za napajanje

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja električne energije

Uključeno: 32 W

Funkcija "Control for HDMI" je  
isključena (stanje pripravnosti):

0,5 W ili manje

BLUETOOTH stanje pripravnosti:

0,5 W ili manje

Dimenzije (pribl.)

940 mm × 102 mm × 95 mm

(sa stalcima)

940 mm × 90 mm × 100 mm

(bez stalaka)

Masa (pribl.)

2,2 kg

### Subwoofer (SA-WCT260H)

IZLAZNA SNAGA (referentna)

130 W (po kanalu pri 4 oma, 100 Hz)

Sistem zvučnika

Subwoofer, Bass reflex

Zvučnik

130 mm, stožasti

Stvarna impedancija

4 oma

Zahtjevi za napajanje

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno: 30 W

Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje

Dimenzije (pribl.)

271 mm × 390 mm × 271 mm

(š/v/d)

Masa (pribl.)

6,3 kg



## Bežični prijenos/prijemnik

Frekvencijski pojas Pojas  
2,4 GHz (2,404 GHz - 2,476 GHz)  
Način modulacije  
GFSK

Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W ili manje (Sound Bar), 0,5 W ili manje (subwoofer)

# Indeks

## Simboli

↶ 18

⊗ 11

↗ 11

## A

A. STBY 26

## B

BASS 24

Bežični sistem 17

BLUETOOTH 5, 20

BT.STBY 26

BT.VOL 26

## C

C.HDMI 25

## D

Daljinski upravljač  
priprema 8

upravljanje 11

DRC 24

DUAL 25

## E

EFFECT 25

## I

IR REP 26

Izbornik AMP 24

## L

LINK 27

## N

Namještanje sistema 15

NIGHT 23

## P

P. THRU 25

Postavljanje 15

Povezivanje

Digitalni optički kabl 13

DVD plejer 14

TV 13

PROTECT 30

## S

SW LVL 24

SYNC 25

## T

TREBLE 24

TV AUDIO 25

## V

VERSION 26

VOL 9

Vraćanje na zadane postavke 30

## Z

Zvučno polje 23



# HDMI

---

<http://www.sony.net/>

4-463-522-21(3) (BS)



\* 4 4 6 3 5 2 2 1 \* (3)